

LENANEO LA TLHATLHOBO: SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA MOPHATO 10 le 11 – 2021

KGWEDITHARO 1	Tiro 1	Tiro 2	Tiro 3
Maduo a Kgweditharo: 100	Tiro ya molomo: Theetso	Go kwala: Tlhamo Mophato 10: Kanelo/ Tlhaloso/ Ngangisano (Mafoko: 150 – 200) Mophato 11: Kanelo/Tlhaloso/Maitlhomomo/ e e sa tseyeng letlhakore/ ngangisano (Mafoko:200-250)	**Teko 1 e e kwalwang ka fa tlse ga tlhokomelo: (Maduo: 40) Puo mo tirisong: Tekatlhaloganyo (20) Tshobokanyo (10) Dipopego tsa puo le melawana ya tirisano (10)
Maduo:	10	50	40
Letlha la tiro:			
KGWEDITHARO 2	Tiro 4	Tiro 5	Tiro 6
Maduo a Kgweditharo 2: 90	Tiro ya molomo: Puo e e ipaakanyeditsweng	Asaenemente ya Dikwalo: Setlhangwa sa tirisano se sekhutshwane (Mafoko a le 80-100 se theetswe mo setlhangweng sa dikwalo) (Maduo: 20) le dipotso tse dikhutshwane contextual questions (Maduo: 15)	Teko e e kwalelwang ka tlase ga tlhokomelo ya Dikwalo: (diura di le 1½)
Maduo:	20	35	35
Letlha la tiro:			

KGWEDITHARO 3	Tiro 7	Tiro 8	
Maduo otlhe a kgweditharo 3:50	Tiro ya molomo: Puo e e sa ipaakanyediwang	Go kwala: Setlhangwa sa tirisano se seleele (Mafoko: 120-150)	
	20	30	
Letlha la tiro			
KGWEDITHARO 4	Tiro 9 (100%)		
Tlhatlho: 250 Tiro ya molomo:50 40% ya 300 60% ya Tlhatlho ya mo sekolong 'SBA'	Tlhatlho ya bofelo jwa ngwaga: Pampiri 1: 80 (diura di le 2) Pampiri 2: 70 (diura di le 2½) Pampiri 3: 100 (diura di le 2½) Pampiri 4: 50 (Tiro ya molomo)	Ditiro tsa 2, 3, 5, 6 le 8 di dira maduo a Tlhatlho ya mo sekolong "SBA" mme diporesente di le 60 di dirisediwe go nna maduo a ngwaga . Ditiro tsa 1, 4 le 7 di dira maduo a Pampiri ya 4: Tiro ya molomo (50) Maduo a Tiro 9 (250) le a Pampiri ya 4, e e leng tlhatlho ya molomo (50), a tlhakannwa mme a fetolelwe go nna 40% ya maduo a bofelo .	
Gotlhe:	300		
Letlha la tiro:			

PKKTTeko 1** e ka rulaganngwa ka **maduo a le 40** mme fa a feta, a tshwanetse go fetolelwa go **maduo a le 40**. Le fa Tekatlhaloganyo, Tshobokanyo le Dipopego tsa puo le tiriso di tshitsintswe, barutabana ba rotloediwa go bopa dikarolo tse di tsamaelanang le sebopego sa sekolo (thulaganyo ya teko, kabo ya nako jj).

Ela tlhoko: Teko e e tlhomameng e e mo Lenaneong la Tlhatlho ga e a tshwanela go bopiwa ka diteko tse dikhutshwane tse dintsi. Teko nngwe le nngwe e e tlhomameng e tshwanetse go akaretsa diteng tse di bonagalang, e kwalwe metsotso e le 45 – 60 mme e bontshe gore maemo a a farologaneng a dipotso a etswe tlhoko jaaka a tlhaoletswe mo dipampiring tsa ditlhatlho.

CONTROLLED TEST 2

Setlhangwa sa dikwalo se le SENGWE se ithutiwa ka botlalo.

Teko e, e na le karolo e le NNGWE e e nang le Potso e le NNGWE kgotsa dipotso di le THARO go ya ka mofuta wa setlhangwa se se tlhophilweng.

POKO	DIKGANGKHUTSHE	PADI	TERAMA
Dipotso tse dikhutshwane di le THARO go tswa mo mabokong a a tlaotsweng a le MARATARO Go tshwanetse ga arabiwa dipotso di le PEDI	Dipotso tse dikhutshwane di le THARO go tswa mo dikgangkhutsweng di le THATARO Go tshwanetse ga arabiwa dipotso di le PEDI	Potso e le NNGWE ya dipotso tse dikhutshwane go tswa mo Pading yotlhe.	Potso e le NNGWE ya dipotso tse dikhutshwane go tswa mo Terameng yotlhe.
Dipotso di nomorwe: POTSO 1, POTSO 2 le POTSO 3	Dipotso di nomorwe: POTSO 1, POTSO 2 le POTSO 3 Dinopolo: Nopolo e le NNGWE ya nngwe le nngwe ya kgangkhutshwe. (ke gore, dinopolo di le 3)	Go na le Potso 1 e le nngwe fela. Potso e, e tlaa nna le dinopolo di le PEDI fela. Bonnye mafoko a le 200 Dipotso ka bobedi go tswa mo dinopolong di le PEDI di arabiwe.	Go na le Potso 1 e le nngwe fela. Potso e, e tlaa nna le dinopolo di le PEDI fela. Bonnye mafoko a le 200 Dipotso ka bobedi go tswa mo dinopolong di le PEDI di arabiwe.
Kabo ya maduo: 17+18 ya 18+17 = 35	Kabo ya maduo: 17+18 ya 18+17 = 35	Kabo ya maduo: 17+18 ya 18+17 = 35	Kabo ya maduo: 17+18 ya 18+17 = 35

Bokete

60% Tlhatlhobo ya mo sekolong ("SBA") le 40% (Tlhatlhobo ya bofelo jwa ngwaga)

'SBA'Tlhatlhobo ya mo sekolong		Tlhatlhobo	
Tiro/maduo	Bokete	Pampiri	Bokete
1 - 10	Tiro ya molomo	Dikwalo: 80	11
2 - 50	16	Dikwalo: 70	8
3 - 40	12.8	Go kwala: 100	14
4 - 20	Oral	Tiro ya molomo: 50	7
5 - 35	11.2	Gotlhe	40
6 - 35	11.2		
7 - 20	Tiro ya molomo		
8 - 30	8.8		
Gotlhe	60		